



Province of the
EASTERN CAPE
EDUCATION

**NATIONAL
SENIOR CERTIFICATE**

KEREITI YA 11

PUDUNGWANA 2016

SESOTHO PUO YA LAPENG – PAMPIRI YA 3

MATSHWAO: 100

NAKO: 2½ dihora



Pampiri ena e na le maqephe a 5.

DITAELO HO MOHLAHLAUBUWA

1. Pampiri ena e arotswe DIKAROLO tse PEDI, e leng:

KAROLO YA A:	Moqoqo	(50)
KAROLO YA B:	Ditema tsa kgokahano tse pedi (2 x 25)	(50)
2. Araba potso e le NNGWE KAROLONG ya A le dipotso TSE PEDI KAROLONG YA B.
3. Araba dipotso TSOHLE KA SESOTHO.
4. Qala potso e NNGWE le e NNGWE leqepheng le LETJHA.
5. Etsa moralo wa tema eo o e ngolang (ka ho etsa mmapa wa monahano kapa dayakeramo/tjhate e bontshang tatelano ya mehopolo kapa ho etsa feela lenane la dintlha tseo o tlang ho ngola ka tsona). Ha o qeta lekola botjha tema.
6. Meralo e totobatswe hantle hore ke meralo.
7. O eletswa ho sebedisa nako ka mokgwa ona:
 - Metsotso e 80 ho araba KAROLO YA A.
 - Metsotso e (35 x 2) ho KAROLO YA B.
8. Nomora dikarabo tsa hao jwalo feela ka ha di nomorilwe dipotsong.
9. Sehlooho se se ke sa balellwa e le karolo ya palo ya mantswa.
10. Ngola ka mongolo o makgethe o balehang.

KAROLO YA A: MOQOQO**POTSO YA 1**

Kgetha sehlooho kapa setshwantsho SE LE SENG ebe o ngola moqoqo wa bolelele ba mantswe a 400–450 (dikahare feela). Ebang o kgetha setshwantsho ngola o itshetlehile ka mohopolo o qholotswang ke setshwantsho maikutlong a hao mme o iqapele sehlooho sa hao. Se le bale ho etsa moralo le ho hlaola diphoso.

- 1.1 Tjhelete ke mahlopha a senya. [50]
- 1.2 Hlompha mmao le ntatao matsatsi a ho phela ha hao a tla eketseha. [50]
- 1.3 Mokateng oo ka ithuta hore motho ke motho ka batho. [50]
- 1.4 Seo ke tla se etsa ho itokisetsa bokamoso bo tjhabileng. [50]
- 1.5 Ho ikwetlisetsa mesebetsi ya matsoho ho atlehisa ho feta ho bokella mangolo a mangata a thuto. Dumellana kapa o hanane le sehlooho. [50]
- 1.6 Mohla ke pholohang ka lesoba la nale kotsing ya koloi. [50]
- 1.7 Boha ditshwantsho tsena tse ka tlase. Kgetha SE LE SENG o nto ngola moqoqo o itshetlehileng mohopolong wa sehlooho o qholotswang ke setshwantsho seo maikutlong a hao. Iqapele sehlooho sa hao. Se le bale ho etsa moralo le ho hlaola diphoso moqoqong wa hao.

1.7.1



[Setshwantsho sena se qotsitse ho *Drum* 3 Tlhakubele 2016 page 13]

KAPA

1.7.2



[Setshwantsho sena se qotsitswe ho *Drum* 3 Tlhakubele 2016 page 16]

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA A: 50

KAROLO YA B: DITEMA TSA KGOKAHANANO**POTSO YA 2**

Kgetha ditema TSE PEDI mme o ngole tema ya bolelele ba mantswe a 180–200 (dikahare feela) temeng ka nngwe. Hopola ho etsa moralo le ho hlaola diphoso temeng ka nngwe.

2.1 PUISANO (DAYALOKO)

Ngola puisano e pakeng tsa Tumelo, e leng motjha eo e leng moetapele wa mokgatlo wa batjha kerekeng, le Tiger eo e leng moetapele wa maqulwana a lwantshanang le bonokwane.

[25]**2.2 LENGOLO LA SEMMUSO**

Ngolla Morena e moholo wa Lekgotla la motse ya motse wa heno, o mo hlabe malotsana ka tshebedisanommoho eo a ka bang le yona le Mmuso ho ntshetsa pele motse wa heno.

[25]**2.3 LENANETSAMAISO LE METSOTSO YA KOPANO**

O mongodi kemeding ya baithuti (LRC) sekolong sa heno. Ngola lenanetsamaiso le metsotso ya kopano ya lona le lekgotla la taolo ya sekolo (SGB), moo le bontshanang ka bohlokwa ba dipapadi le ditlhodisano.

[25]**2.4 LENGOLO LA SETSWALLE**

Ngolla motswalle wa hao wa hlooho ya kgomo, o mo kgothatse ka ho hloka hallwa ke motswadi ka nako ya ditlhahlobo tsa makgaolagang.

[25]**2.5 PUO**

Ngola puo eo o e hlophisitseng, moo wena, o le moithuti wa Kereiti ya 11 o eletsang le ho kgothatsa baithuti ba Kereiti ya 12 moketjaneng wa bona wa ditumediso.

[25]**2.6 NALANE YA MOFU(OBITJHUWARI)**

Lelapa le o kopile ho ngola nalane ya mofu (Obitjhuwari) ya rakgadi wa hao, ya hloka hetseng hona matsatsing ana.

[25]

MATSHWAO OHLE A KAROLO YA B (25 x 2): 50
MATSHWAO KAOFELA: 100

